



Сэргэх дyahал

# ЧУРАЛЧЫ НЭЙЛИЭГИН КҮНҮГЭР



Эмгэх отгорууны дэргэдүгээр С. Местинков

# ААН ДОЙДУ ЧЕМПИОНАТЫН ҮРДҮК ӨРӨГӨЙӨ

Спорт



Ылтатлагчтар Г. Яковлев, Н. Крошников, А. Алексеев

Балажан бийн 14 күнэ дэ кырылгак да БАЙАНАЙДААХ күн буолла. Бастаан БИЙИИ Егор Афанасьевичтыг быйыра кыйыт Иккис өрөгөй эмэс Чуралчыга сыһынынах (ЧФКСИ) үөрүгэр) икки уолбут Василий Егоров, Дарман Кутубеков - Саа сириттэн Россия боксага хамаанын састабыгар кил- рөн устудуоннарга ААН ДОЙДУ чемпионнара буолу- лар!

Элэр сыһыан быйыныгы боксостан, ута-хангас дайыска буолан санаа быйыра бокс финалын кил- рөн көрүм. хаарыска түөрүм. ону кыратык улуум диктор бийиһигэрэхини баарлам.

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ - Россия боксага норуоттар икки ардыларынаа кылааснах мастара. Элэрүгэ 2011 с. 2012 с. 2013 с. субуруну Россия бастабыта.



Василий Егоров

Быйырын улахан дьонто Россияга иккис мастагы кылаа. Быйы 2014 с. устудуоннарга улахан кыйыт Россия ЧЕМПИОНА буолан үөрүгэ Итин таһынан Европага 2012 с. призердабыта, 2014 с. Хабаровскага аан дойдунаа турнирга бастабыта. Россия устудуоннарын уонна элэрүгэ Россия 3-с сыйынты спартакиадын чемпионна.

ДАРМАН КУТУБЕКОВ - 22 саастах, Киргизия Кулажынский оройуонун Чалма Кара сагынныгытэр төрөбүт, 10 саастагар Ленинскэ көһөн кэллэр Боксага бастаа дьарытан онно саарыла. Салты УОР-та үөрүгэр. Элэрүгэ 2011 с. Россияга үлс ми- стэни ылар. Быйы Россия устудуоннарын чемпионна- тыгар 2-с миэстэ буолар (тэн килрэнитэ сулуулар олохтоох уолта бээрлэр.) бийрэ спортына каннигтэн ким ордугун баһаар килрэнитэ БИЙИИ уолбут дьон баһаа тулут Россия чыһын боксугуу баарыттар!

Василий Егоров Россия үлүһүгэ тренериэр АРТУР ПАХОМОВКА дьарактарыт баар бийрэг.

Оттон ДАРМАН КУТУБЕКОВ бийрэг Чуралчыгаһыгар АНДРЕЙ ГЕИНАШЕВИЧ СЕПЕ- ЦОВКА дьарактыгар. АНДРЕЙ боксага спорт мастара ресублика 5 (бизэ) төгүлүгэ чемпионна элбэх турнир- лар кыйылылаастара. СТУ физкультурнай отделениетэн 2008 с. сипиһингэ бийрэгтэти ЧУРАПЧЫГА көһөн сипиһингэтик үлэнир- тренериэр.

Финалы көрө олодоххо улааттарбыт салты килрэнитэрэ иккитэн туох да мөксүгэ суох илэрттиһэтик хоттулар. Уолсайынан Россия хамааныта толору бэлэмнэрин куустоох боксерадарын дьаастан дьаһалларга 51 кг САГА- ТАЕВА Саяна, 60 кг БЕЛЯКОВА Агастага эр дьонто 49 кг ЕГОРОВ Василий, 56 кг КУТУБЕКОВ Дарман, 60 кг НИКОЛАЙЧУК Григорий, 81 кг ХАТАЕВ Илья, 91 кг үлүгэ СТОГОВ Никита бастааннар РОССИЯ хамааныта 7 кыйыт көмүс, 2 үрүг көмүс 2 борунса мэтээлери ылар БАСТАКЫ миэстэни элэртэтик ылар!

Атын быйыһынарга 52 кг МУЗАФАРОВ Анвар - Казакстан, 64 кг ГИЯСОВ Шахрам - Узбекистан, 69 кг КИСОКО Сулейман - Франция, 91 кг КАРНЕЕВ Сергей - Белоруссия кыйыт көмүсү ылар улааттар- көтүлэр.

Чемпион туһунан ДОЙДУТУН БЫЛААБ ГИМН доһуоһунан үлүгэ күөрүгэн тахсара улахан доһуулунах, үөрүүгөх, көһөн туһулунах түгэи.

Бокс ыарахан көрүн хаарыа-күрүө (рингэ) иһигэр килрэнит да, баарынан, суоххунан килрэнитэр



Тренердөр чемпион В. Егоровтытэн

бийрэгтэ туран бийрэнит да бүтүрүг-дойдуһун...онно олодоххо көһөнү туһууна суһуһугу эрийсн хаары- раһаастарына ыксаатха сытан бийрэнитэ сон буолла.

Дэ, ити курдук ыарахан көрүнүгэ БОКСАГА улааттарбыт сипиһингэтик ЭБЭРДЭЛИЭХХЭ ДАР- МАН бастаа улахан кыйылынан кыйытанан салты АИАННАА-ДАБАИ сипиһингэтик сипиһингэ АНДРЕЙ илэр-үөрүгэр, эрийсн хаарыа туһулар туһуан итин, дьарактыгар улааттарын үрүк чылааччыта ТАЛАСТЫННАР - ТАБЫСТЫННАР!

Григорий ТУРАНТАЕВ.



Дарман Кутубеков кыйылыта

Кэрэ эйгэтигэр

## «КУЬҮННҮ СЕРЕНАДА»

Маньык сырдык кыйыны улуугуу ааттаа хаарысканан түһэр дьонто аанан балажан бийн 18 күнүгэ куонку- рус буолан ааста. Олохтуугуу быйы түгүнүгэ, айыга көрүнүт хаарыска көмүгүнэн үлүгэ халларар дьон дьарыска умсугуйбут дьон үлүһүн көрүлүлэр.

Халлар, Чакыр, Хоптожо, Сылан, Мугулай, Чуралчы нэһиликэлэригэр уонна Дьоккуускай куораттан барыта 13 фотограф-любитель бу быйыһыга кылаһа. Барыта 120 фотокартыска, 13 мил уонна 15 докумуон уурулуһа дьүүһүгүу сүбэ көрүүгүтэр, дьон сэгэрэнитэр уурулуһа.

Дьүүһүгүу сүбэ бөһөсүрүгэлэригэр илэрттиг фотограф Г.Г.Турантаев, чили- элэрэнит «Ай» студиятан В.Д.Попов уонна А.А.Савин аһы- тат муһуһа В.Д.Попов үлүһүгүтэр. Үлүһүгүу көрүү түмүгэр ала номинация туһулуһа. «История уонна культуура памятникара» дьон номинация дьон үлүһүгүу Савина Степановна дьон үлүһүгүу Савина Степановна Аржакова ыла. Иккис номинация

«Исторический ландшафт, природный пейзаж» дьон бэрт көрүлүгэ үлү- лэрүгэ салыны таарыла. Манна «Кубуһуу көтүү» дьон үлүһүгүу Павел Петрович Федотов (Хоптожо нэһилигэ) дьон ыла. «Активный отдых» дьон сэгэр саллаа «Хаары хаарыһа» дьон үлүһүгүу Таври Таврилович Лыткин улахан сэгэрэнитэ аһа бу номинацияга тийсэ. «Фотопортрет» дьон номинация дьон ыла Проконий Алексеевич Екеевич - таарыһа. Кили «Ветераны» килиһүгүу дьон үлүгэ дьон илэрттиһэтик ис хоһоондоһун сүбэ чилиһүгүу өрдүк сэгэрэнитэр. Григорий Турантаев бийрэг аһаабыт бийрэнит уонна дьон Халларан салты Ирина Николаевна Филиппова «Улетел» дьон үлүһүгүу ыла. «Ай» студия аһа бийрэнит уонна дьон Болонгогон Алон Иннокентьевич Андреев «Эй, дьон туһурун» дьон бийрэнит Аан дойду политическай быйытыгар - майтыгар туһулуһа баа санааһа үлүгэ ыла хаарыһа.

Дьүүһүгүу сүбэ уонна быйыһа көрөнүлэр бэрт үлү- лэр бэрт хаарыһаа- аһаары бийрэнитэр, үрүк уу-уран таһааһаары ыла. Онно үлүһү үлүгэ, сырдык килэ кы түгүн кумаарыта тохтоһон, үлүһүгүу олбодуу бэрт мөһүгүнэн онторор дьон илэрттиг элэрүгэ көһөн туһу, сипиһингэ элбэн тур- дун.

А. ЗАХАРОВ.



Чөл олох



## СҮҮРҮҮ, ХААМЫ - ЧЭБДИК БУОЛУУ МЭКТИЭТЭ

Салты аһын үлүгэ кубуһуу «Надия кроһа» Чуралчы килиһүгэ балажан бийн 19 күнүгэ ылаһа. Улуус үрүһүн мааскаһа кылаһа үлүгэ, 1753 сүүрүгүн кылаһа. Күнүс 2 чаастаа хаары редакциятын дьон таһыгар оһула үлүһүгүтэр, эрийсн үлүһүгүу муһуһулар. 24.30 мүн. старт бийрэнит «Болуу Уу» стадионна дьон хаарыһаа хаарыһа, уу-субуу сүүрүн тийиһүгү. Бары кылааччылар күһүнү чэбдик салтыга өрө көтүлүгүтэр дьон ылаһа. Элбэх кылааччыта таһаарыт тэриһүгүу кубуһуу, таһаарыт, миньыгэ торунан бийрэнитэр. Чөл олоһу өрө тулар салты салты аһын кылааччы аһаа улаһа иһэр, көһөн эг-хаан өтүгүн саһааһаар төһүү куус буолара саар- баа суох.

В. ПЕТРОВА

## ТЫҤЫ УСТАН СУНДУЛУЙДА...

Салты ылаһаар тыһын устуу кураһыһа уруһуһа ылаһаар ми- стэтигэр - Д. П. Лазарев аһаһа муһуһа Чуралчы күлүгүтэр түһэр хаа- алга ылаһа.



Саастарынан араарыһа кураһыһа 18-45 саастаһага Семен Мартынов бастаа, иккис - Федор Попов, 46-55 саастаһага Иван Перовков бастаа, Владимир Романов иккис миэстэни ылаһа. 56-тан үлүһүгүтэр Петр Туһуу кыйыт, иккис - Андрей Коркин. Туһаарыһа кураһа бастаа миэстэни Спортивнай ТОС (илэрттиг-оһула), иккис «Чаран» ТОС (илин туһу), үлүһү «Куоһа» ТОС (аржа туһу) ылаһа. Кураһыһа А. С. Дьонскай тийиһи, сулуһаһа ылаһа. Бастабыһа, бийрэнит миэстэни кылаһагра грамота- лар, бийрэнит туһулуһа.

„СО“ көр.

Хаймат бичээккэ бэриллэр графика: 16 × 00 м, бичээккэ бэриллинэ: 16 × 00 м. "Сага алох" редакционной-издательской халбоһука 22.09.2014 с. офсетка бачээтэннэ.  
Аадырына: 678670, Чураатчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а" Индекс: 54907, Хаймат нидэллэрэ үстэ: эппуорунуһука, чаппаарты уонна субботага тахсаар.

Автор сурулор эгинлер саяар  
редакция позициялар ыарды сеп  
түбөлөр булбатар. Сурулар ыйылар  
качылар кырамактарылар  
этинатнагы саяар түс бийа саяар.